


MALI JAMANA



EDITIONS DONNIYA

2
ramw
NI
KUNNAFONIFALEN



EDITIONS DONNIYA

MALI JAMANA


kanu
NI
KuNNAFoNIFALEN
san 2^{nan}

S E B E N B A G A W

Lasana Dawo
Musa Ðanbele
Funkusa Sanogo
Daramani Tarawele



EDITIONS DONNIYA



Nefoli

Taasira minnu dilen file kalansenw kan, i n'a fo jaw ni masalabolow, misaliw de don. Karamogo yere de b'a laje, kene kan, a ka kalanso kono, a be se ka teme sira minnu fe, n'olu be denmisenw bila u ka donniyasoro cemance la.

Karamogo kan'a ke kumaba ye, a ka denmisenw labaara. Ale yere joyoro be ke cikan tilennenw dili ni demeden ye kalandenw ma.

Karamogo demenan in kono, temesira misali dira masalabolow ni jaw kan nka minnu be tali ke mankanw fesefeseli jaw, bololamagacogow la sebenniw senfe ani fililatilen ni jiidili, olu bakuruba folen file. Karamogo k'a faamuya k'olu misaliw de dilen be kalanden ka gafe kono.

Yanni a ka se gafekonotaw ma, a ni kalandenw ka kan ka kene Kantaw de waleya mankanw ni bololamagacogow kalanni na. Min ye fililatilen ni jiidili ye, geloya min be kalanden kan, o de be jateme ka baara keta sugandi ka ben o ma. O la sa, minnu dilen be fililatilen ni jiidili kan, olu te se ka ke kalanden bee ka geloya fura ye.

Halibi, kunnafoni minnu dilen file, olu kalan k'u faamu walasa sew be soro.

Karamogo, a to i hakili la fana k'i be se ka dan taasira yoro do la ka ben don se jininta ma i n'a fo lamenni se walima foli se walima kalanje se walima sebenni se.

An ka foli b'aw ye.

Sebenbagaw

Conception et réalisation: Éditions Donniya/Bamako
Couverture: Éditions Donniya/Bamako
Infographie: Éditions Donniya/Bamako
Illustrations: Karim Diallo


ISBN 2-911741-88-9
©Éditions Donniya, 2006, Bamako Mali

Cité du Niger, BP 1273 Bamako, Mali
Tél. (223) 221 46 46 - 221 45 99 • Fax (223) 221 90 31
E-mail: editionsDonniya@orangemali.net


Toute représentation, traduction ou reproduction, même partielle du présent ouvrage, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

GAFE KONCKOW

■ Ùefoli	3
■ Mansinnasébenni ni bololasébenni	6

**KALANBOLO 8**


■ Kunjögön 1	8
■ Kunjögön 2	12
■ Kunjögön 3	16
■ Kunjögön 4	20

**KALANBOLO 9**

■ Kunjögön 1	22
■ Kunjögön 2	26
■ Kunjögön 3	30
■ Kunjögön 4	34

**KALANBOLO 10**

■ Kunjögön 1	36
■ Kunjögön 2	40
■ Kunjögön 3	44
■ Kunjögön 4	48


**KALANBOLO 11**

■ Kunjögön 1	50
■ Kunjögön 2	54
■ Kunjögön 3	58
■ Kunjögön 4	62


GAFE KONCKOW

KALANBOLO 12

■ Kunjögön 1	64
■ Kunjögön 2	68
■ Kunjögön 3	72
■ Kunjögön 4	76

**KALANBOLO 13**

■ Kunjögön 1	78
■ Kunjögön 2	82
■ Kunjögön 3	86
■ Kunjögön 4	90

**KALANBOLO 14**

■ Kunjögön 1	92
■ Kunjögön 2	96
■ Kunjögön 3	102
■ Kunjögön 4	106

**DAFALAN**

■ 1	108
■ 2	109
■ 3	110
■ 4	111

